

Biloko ya kolia mpe ya komela oyo ya Santé

Sukola mino mbala mibale na mokolo moko



Biloko ya kolia mpe ya komela oyo ezali malamu mpo ya mino.



Mino ya santé malamu.



Biloko ya kolia mpe ya komela oyo ekoki kobebisa mino.



Mino oyo ezali na maladi.



Sukola mino na ntongo mpe yambo ya kokende kolala. Salela kisi ya mino oyo ezali na fluor.



Mino ya kolongonu ekowumela bomoi na yo mobimba.

BENGA

Monganga ya WellChild / Mopesi lialisi
Bana baye bakomi na mbula ya Kelasi te
Basalisi ya mino mpo ya kelasi
Monganga ya mino
Lopitalo ya kosalisa mino



Kobatela mino



Lingala

Mino ya bébé



Boya kolalisa bébé na molangi. Mai ya bambuma (jus) to miliki ekotikala kokangama nzinganzinga na mino mpe ekoki kobebisa yango.



Sukola mino ya bebe na brosse ya pete mpe mwa nkisi ya mino oyo ezali na fluor.



Salela kopo mpo ya komelisa na esika ya molangi. Pesa ye bobele miliki to mai.

Mino ya mwana yambo ya kobanda kelasi



Komisa mwana na yo noki na ebandeli epai ya monganga ya mino, ndakisa ntango azali na sanza 12-15. Senga monganga ya bana na mbula yambo ya kobanda kelasi to monganga ya WellChild mokanda ya kokomisa mwana.



Lakisa bana na mbula yambo ya kobanda kelasi lolenge nini kosukola mino na bango. Sukola mino na ntongo mpe yambo ya kokende kolala.

Mino ya libota na yo



Kozwaka nkisi mpo ya bobateli mino ezali ofele mpo na bana kino bakokokisa mbula zomi na mwambe uta mbotama.



Bamikolo mpe bazali na ntina ya kotala mino na bango epai ya monganga mbala na mbala.